

Na osnovu člana 36a. stav (4) a u vezi sa članom 133. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona („Službene novine TK“ broj: 6/06, 11/07, 16/11, 14/16 i 14/18), na prijedlog direktora Uprave policije, ministar Ministarstva unutrašnjih poslova donosi:

PRAVILNIK
o kriterijima i načinu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti policijskih
službenika i kandidata koji se upućuju na zdravstveni pregled

DIO PRVI – (OPĆE ODREDBE)

Član 1.
(Predmet)

Ovim Pravilnikom uređuju se kriteriji i način utvrđivanja zdravstvene sposobnosti policijskih službenika u Upravi policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona (u daljnjem tekstu: Uprava policije) i kandidata koji se upućuju na zdravstveni pregled iz člana 46. Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona („Službene novine TK“ broj:6/06, 11/07, 16/11, 14/16 i 14/18), kao i druga pitanja koja se odnose na zdravstveni pregled policijskog službenika i pregled policijskog službenika nakon upotrebe sredstava fizičke sile, nakon upotrebe vatrenog oružja ili učešća u visokorizičnim akcijama.

Član 2.
(Ustanova koja vrši provjeru i utvrđivanje zdravstvene sposobnosti)

- (1) Provjeru i utvrđivanje zdravstvene sposobnosti policijskih službenika u Upravi policije i kandidata koji učestvuju u proceduri zapošljavanja i upućivanja na osnovnu obuku za kadete vrši zdravstvena ustanova koju ovlasti Uprava policije.
- (2) Međusobni odnosi Uprave policije i zdravstvene ustanove iz stava (1) ovog člana regulišu se posebnim ugovorom.

DIO DRUGI – (VRSTE ZDRAVSTVENIH PREGLEDA, KRITERIJI ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI I DRUGA PITANJA KOJA SE ODNOSU NA ZDRAVSTVENI PREGLED POLICIJSKIH SLUŽBENIKA)

Član 3. (Vrste zdravstvenih pregleda)

Zdravstveni pregledi su:

- a) Prethodni zdravstveni pregled** - obavlja se :
 - 1. Za kadidate koji su ostvarili najveći broj bodova u proceduri zapošljavanja i upućivanja na osnovu obuke za kadete (kategorija A),
 - 2. Prilikom raspoređivanja policijskog službenika u okviru Ministarstva na radno mjesto sa složenijim uslovima i zahtjevima-Jedinica policije za specijalnu podršku (kategorija B).
- b) Periodični/redovni zdravstveni pregled** - obavlja se:
 - 1. Za policijske službenike raspoređene u Jedinici policije za specijalnu podršku – svake dvije godine,
 - 2. Za sve ostale policijske službenike - svake četiri godine (kategorija C).
- c) Vanredni zdravstveni pregled** obavlja se za policijskog službenika za kojeg je neposredni rukovodilac uputio prijedlog direktoru Uprave policije za upućivanje na vanredni zdravstveni pregled.

Član 4. (Obaveza podvrgavanja zdravstvenom pregledu)

Policijski službenik i kandidat koji učestvuje u proceduri zapošljavanja dužan je da se podvrgne zdravstvenom pregledu iz člana 3. ovog Pravilnika koji organizuje Uprava policije, u cilju utvrđivanja opšte i posebne zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova i zadataka policijskih službenika.

Član 5. (Upućivanje na zdravstvene preglede i evidencija)

- (1) Upućivanje policijskih službenika na zdravstvene preglede vrši direktor Uprave policije putem nadležne organizacione jedinice za kadrovske poslove u Upravi policije i u saradnji sa organizacionim jedinicama u kojima su raspoređeni policijski službenici.
- (2) Nadležna organizaciona jedinica za kadrovske poslove u Upravi policije poduzima sve potrebne organizacione pripreme koje se odnose na dinamiku upućivanja na zdravstvene preglede u saradnji sa zdravstvenom ustanovom iz člana 2. ovog Pravilnika, te vodi evidenciju o obavljenim zdravstvenim pregledima i ljekarskim uvjerenjima u okviru personalnih dosijea policijskih službenika.
- (3) Upućivanje na zdravstveni pregled policijskih službenika, vrši se na obrascu, čiji je sadržaj sastavni dio ovog Pravilnika (**Prilog broj 1.**).

- (4) Policijski službenik i kandidat upućen na zdravstveni pregled, dužan je prije pregleda ispuniti obrazac izjave sa podacima iz anamneze, koji je sastavni dio ovog Pravilnika **(Prilog broj 2.)**.

Član 6. **(Prvostepena ljekarska komisija)**

- (1) Opštu i posebnu zdravstvenu sposobnost utvrđuje Prvostepena ljekarska komisija koju imenuje direktor ovlaštene zdravstvene ustanove.
- (2) Prvostepenu ljekarsku komisiju čine tri člana i to:
- a) Doktor medicine, specijalista medicine rada-predsjednik komisije,
 - b) Doktor medicine, specijalista neuropsihijatar (neurolog ili psihijatar) - član,
 - c) Diplomirani psiholog - član.
- (3) Direktor zdravstvene ustanove će pored stalnih imenovati i tri zamjenska člana, koji će učestvovati u radu Prvostepene ljekarske komisije kada jedan od članova komisije nije u mogućnosti pristupiti radu komisije.
- (4) Komisija daje ocjenu o zdravstvenoj sposobnosti policijskog službenika i kandidata na temelju medicinske dokumentacije i obrade koja je obavljena u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi, a prema potrebi i na temelju neposrednog pregleda.

Član 7. **(Utvrđivanje opšte i posebne zdravstvene sposobnosti)**

- (1) Prvostepena ljekarska komisija utvrđuje opštu i posebnu zdravstvenu sposobnost na prethodnom zdravstvenom pregledu na osnovu nalaza i mišljenja stručnog tima:
- a) pregleda i nalaza specijaliste medicine rada,
 - b) potvrde izabranog doktora porodične medicine sa podacima o hroničnim i duševnim bolestima i stanjima **(Prilog broj 3.)**,
 - c) laboratorijskih nalaza (uključujući i testiranje na droge, obavezno kod prethodnog zdravstvenog pregleda),
 - d) rendgenološkog nalaza (srce i pluća) i nalaza ehografije abdominalnih i urogenitalnih organa
 - e) pregleda i nalaza interniste sa EKG-om i spirometrijom,
 - f) pregleda i nalaza neurologa i psihijatra,
 - g) pregleda i nalaza okuliste,
 - h) pregleda i nalaza otorinolaringologa
 - i) pregleda i nalaza ginekologa (za žene),
 - j) nalaza i mišljenja psihologa i
 - k) medicinske dokumentacije o sadašnjem liječenju.
- (2) U postupku ocjene opšte i posebne zdravstvene sposobnosti prvostepena ljekarska komisija može preporučiti obavljanje dodatnih pretraga i pregleda neophodnih za donošenje ocjene zdravstvene sposobnosti, te konsultovati i/ili tražiti pregled i mišljenje drugih doktora određene specijalnosti i psihologa.

- (3) Zdravstvenu sposobnost policijskog službenika na periodičnom/redovnom i vanrednom zdravstvenom pregledu utvrđuje specijalista medicine na osnovu pretraga i pregleda navedenih ovim članom Pravilnika, prilagođeno poslovima radnog mjesta, prirodnim opadanjem pojedinih funkcija u skladu sa životnom dobi i radnim stažom policijskog službenika.
- (4) Nakon obavljenog zdravstvenog pregleda zaposlenog ili kandidata koji učestvuje u proceduri zapošljavanja i upućivanja na osnovnu obuku za kadete, svaki član stručnog tima dužan je dati potpuni nalaz i mišljenje o pregledu u pisanoj formi, na obrascu zdravstvenog kartona koji je sastavni dio Pravilnika (**Prilog broj 4.**).
- (5) Kriteriji ocjene psihofizičkih sposobnosti i Lista bolesti, povreda, tjelesnih mana i zdravstvenih stanja koji čine smetnju-kontraindikaciju za obavljanje poslova policijskog službenika nalazi se u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio (**Prilog broj 5.**).

Član 8.

(Ocjena opšte i posebne zdravstvene sposobnosti)

- (1) Zdravstvenu sposobnost policijskog službenika i kandidata koji učestvuju u proceduri zapošljavanja i upućivanja na osnovnu obuku za kadete, na prethodnom zdravstvenom pregledu Prvostepena ljekarska komisija ocjenjuje na obrascu uvjerenja koji je sastavni dio ovog Pravilnika (**Prilog broj 6.**) jednom od ocjena:
 - a) sposoban
 - b) nesposoban
- (2) Zdravstvenu sposobnost policijskog službenika upućenog na periodični/redovni ili vanredni zdravstveni pregled, specijalista medicine rada ocjenjuje na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (**Prilog broj 7.**) jednom od ocjena:
 - a) sposoban obavljati poslove policijskog službenika,
 - b) sposoban obavljati poslove policijskog službenika uz ograničenja,
 - c) privremeno nesposoban obavljati poslove policijskog službenika (potreban ponovni pregled po završetku ispitivanja i liječenja),
 - d) nesposoban obavljati poslove policijskog službenika (provođenje postupka ocjene radne sposobnosti u Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja).
- (3) Nalaz, ocjenu i mišljenje u vezi opšte i posebne zdravstvene sposobnosti, zdravstvena ustanova donosi najkasnije u roku od osam dana od dana završetka zdravstvenog pregleda u formi uvjerenja/izvještaja o zdravstvenoj sposobnosti.
- (4) Izuzetno, zbog nemogućnosti donošenja ocjene zdravstvene sposobnosti policijskog službenika u roku predviđenom u stavu (3) ovog člana, nadležna ljekarska komisija/specijalista medicine rada može prekinuti postupak donošenja ocjene zdravstvene sposobnosti do okončanja potrebnih dodatnih medicinskih dijagnostičkih procedura.
- (5) Ocjena zdravstvene sposobnosti na predhodnom zdravstvenom pregledu, nadležna zdravstvena ustanova dostavlja Komisiji za izbor Uprave policije preporučenom poštom ili neposrednim preuzimanjem od strane Komisije za izbor Uprave policije.

- (6) Nalaz, ocjenu i mišljenje u postupku provođenja zdravstvenog pregleda policijskog službenika, zdravstvena ustanova dostavlja Upravi policije preporučenom poštom ili neposrednim preuzimanjem od strane ovlaštenog lica Uprave policije.

Član 9.

(Dužnosti zdravstvene ustanove)

- (1) Zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvene preglede za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti kandidata i policijskih službenika iz člana 3. ovog Pravilnika, dužna je voditi posebnu evidenciju i čuvati medicinsku dokumentaciju svih pregledanih kandidata i policijskih službenika.
- (2) Posebna evidencija vodi se u obliku kartoteke koju čine zdravstveni karton i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Član 10.

(Žalbeni postupak)

- (1) Nalaz, ocjena i mišljenje specijaliste medicine rada u postupku provođenja zdravstvenog pregleda policijskog službenika u postupku periodičnog/redovnog i vanrednog-zdravstvenog pregleda je konačna.
- (2) Na ocjenu zdravstvene sposobnosti policijskog službenika ili kandidata u proceduri zapošljavanja i upućivanja na osnovnu obuku za kadete, može se uložiti žalbu direktoru ovlaštene zdravstvene ustanove, u roku od 15 dana od dana izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti.
- (3) O žalbi odlučuje tročlana drugostepena komisija koju imenuje direktor ovlaštene zdravstvene ustanove, kojom predsjedava doktor medicine-specijalista medicine rada.
- (4) U drugostepenoj komisiji ne mogu biti članovi lica koja su u sastavu prvostepene ljekarske komisije.
- (5) Drugostepena komisija daje ocjenu i mišljenje na osnovu uvida u predočenu medicinsku dokumentaciju, a prema potrebi i na temelju neposrednog pregleda policijskog službenika/kandidata i/ili dopunskog pregleda doktora određene specijalnosti i psihologa.
- (6) Drugostepena ljekarska komisija donosi svoju ocjenu opšte i posebne zdravstvene sposobnosti u roku od osam dana od dana dostavljanja žalbe i na osnovu te ocjene izdaje uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (**Prilog broj 8.**), koje se dostavlja prvostepenoj ljekarskoj komisiji i Upravi policije, odnosno Komisiji za izbor Uprave policije ukoliko je riječ o kandidatu koji učestvuje u proceduri zapošljavanja i upućivanja na osnovnu na obuku za kadete.
- (7) Odluka drugostepene ljekarske komisije po žalbi je konačna.

Član 11.
(Postupak nakon ocjene zdravstvene sposobnosti)

- (1) Ako su pojedini kandidati koji su ostvarili najveći broj bodova u proceduri zapošljavanja i upućivanja na osnovnu obuku za kadete, ocijenjeni nesposobnim za posao policijskog službenika ili ukoliko neki od kandidata ne pristupi zdravstvenom pregledu, Komisija za izbor Uprave policije isključuje takve kandidate iz dalje procedure zapošljavanja i upućivanja na osnovnu obuku za kadete.
- (2) Ukoliko se zdravstvenim pregledom utvrdi da je policijski službenik nesposoban za obavljanje poslova policijskog službenika, direktor Uprave policije nalaže podnošenje zahtjeva za pokretanje postupka ocjene radne sposobnosti u skladu sa propisima iz oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja, te je policijski službenik dužan javiti se doktoru porodične medicine i nadležnom organu koji vrši ocjenu radne sposobnosti priložiti svu relevantnu dokumentaciju nastalu u postupku ocjenjivanja zdravstvene sposobnosti od strane ovlaštene zdravstvene ustanove.
- (3) Ako se policijski službenik ne podvrgne zdravstvenim pregledima propisanim ovim Pravilnikom, Uprava policije putem nadležne organizacione jedinice pokreće postupak zbog teže povrede službene dužnosti izbjegavanja zakonom predviđenih zdravstvenih pregleda.

Član 12.
(Vanredni zdravstveni pregled)

- (1) Vanredni zdravstveni pregled policijskog službenika vrši se na prijedlog neposrednog rukovodioca u slučaju:
 - a) privremene spriječenosti za rad uzrokovane duševnim poremećajima,
 - b) povreda ili bolesti koja mogu dovesti do funkcionalnog oštećenja,
 - c) kod sumnje na zloupotrebu i neopravdanu privremenu spriječenost za rad zbog bolesti ili povrede,
 - d) na zahtjev policijskog službenika, a na prijedlog izabranog doktora porodične medicine,
 - e) nakon upotrebe fizičke sile, vatrenog oružja ili učešća policijskog službenika u visokorizičnim akcijama,
 - f) na zahtjev direktora Uprave policije, po povratku policijskog službenika sa eksternog premještaja (povratak iz mirovne misije, iz drugog policijskog organa i sl.) i
 - g) na osnovu drugih indikacija.
- (2) Na osnovu prethodno obrazloženog prijedloga neposrednog rukovodioca policijskog službenika, vanredni zdravstveni pregled vrši se na zahtjev direktora Uprave policije koji se upućuje ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi.
- (3) Shodno stavu (1) tačka e) ovog člana, policijskom službeniku će se omogućiti vanredni zdravstveni pregled koji podrazumijeva pregled psihologa, radi utvrđivanja psihofizičkih sposobnosti nakon upotrebe fizičke sile, a obavezno se šalje na pregled nakon upotrebe vatrenog oružja ili učešća u visokorizičnim akcijama.

- (4) Obim i sadržaj psihološkog pregleda radi utvrđivanja psihofizičke sposobnosti, će u svakom konkretnom slučaju utvrditi psiholog.
- (5) Obim i sadržaj vanrednog zdravstvenog pregleda izuzev pregleda iz stava (4) ovog člana, će u svakom konkretnom slučaju utvrditi specijalista medicine rada.
- (6) Nalaz, ocjenu i mišljenje u postupku provođenja vanrednog pregleda, ovlaštena zdravstvena ustanova dostavlja Upravi policije preporučenom poštom ili neposrednim preuzimanjem od strane ovlaštenog lica Uprave policije.

Član 13. (Troškovi)

- (1) Troškove provjere opšte i posebne zdravstvene sposobnosti iz člana 3. ovog Pravilnika nastale po izvršenoj provjeri u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi snosi Uprava policije u skladu sa ugovorom iz člana 2. stav (2) ovog Pravilnika, ukoliko navedena obaveza nije regulisana na drugačiji način.
- (2) Troškove postupka po žalbi iz člana 10. ovog Pravilnika snosi podnosilac žalbe. Ako se utvrdi da je žalba osnovana, troškovi koje je snosio žalitelj se nadoknađuju od strane Uprave policije.

DIO TREĆI - (PRELAZNE I ZAVRŠE ODREDBE)

Član 14. (Ravnopravnost spolova)

Gramatička terminologija u ovom Pravilniku podrazumijeva uključivanje oba spola.

Član 15. (Prestanak važenja ranijeg propisa)

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o jedinstvenim zdravstvenim uslovima policijskih službenika i kandidata za prijem na rad, vrstama zdravstvenih pregleda, razlozima i vremenu njihovog vršenja u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona broj:08-01-02.2-271/16 od 16.09.2016. godine.

Član 16. (Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 08-01-02.2-367/21

Datum: 22.10.2021. godine

MINISTAR

mr.Dobrnjić Midhat

**Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Uprava policije
Tuzla**

Broj:

Datum:

ZDRAVSTVENA USTANOVA

**ZAHTJEV
Za obavljanje zdravstvenog pregleda**

Upućuje se _____, rođen _____ na zdravstveni pregled*:

- Prethodni zdravstveni pregled za:

1. kandidata u proceduri zapošljavanja i upućivanja na osnovnu obuku za kadete za čin:_____.
2. policijskog službenika raspoređenog u Jedinicu policije za specijalnu podršku

-Periodični/redovni zdravstveni pregled za policijskog službenika zaposlenog u _____ u činu _____ na radnom mjestu _____.

-Vanredni zdravstveni pregled za policijskog službenika zaposlenog u _____, u činu _____ na radnom mjestu _____, na prijedlog rukovodioca u slučaju:

- a) privremene spriječenosti za rad uzrokovane duševnim poremećajima,
- b) povreda ili oboljenja koja mogu dovesti do funkcionalnog oštećenja,
- c) kod sumnje na zloupotrebu i neopravdanu privremenu spriječenost za rad zbog bolesti ili povrede,
- d) na zahtjev policijskog službenika, a na prijedlog ovlaštenog ljekara,
- e) nakon upotrebe fizičke sile, vatrenog oružja ili učešća policijskog službenika u visokorizičnim akcijama,
- f) na zahtjev direktora Uprave policije, po povratku policijskog službenika sa eksternog premještaja (povratak iz mirovne misije, iz drugog policijskog organa i sl.) i
- g) na osnovu drugih indikacija.

M.P. _____

*Zaokružiti vrstu pregleda

potpis ovlaštenog lica

IZJAVA

Pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću dajem sljedeće podatke
o dosadašnjem zdravstvenom stanju:

1. Do sada preležane bolesti ili poremećaji zdravstvenog stanja:
(bolesti mozga, pluća, srca i krvnih sudova, jetre, zglobova, alergije, povećane vrijednosti šećera u krvi i
dr.)

NE-DA navesti koje i kada _____

2. Izvršeni operativni zahvati

NE-DA navesti koji i kada _____

3. Prelomi, povrede, bolesti koštano-mišićnog sistema i veziva

NE-DA navesti koje i kada _____

4. Epilepsija (padavica) ili druge vrste gubitka svijesti:

NE-DA navesti koje i kada _____

5. Postojanje navike konzumiranja alkohola

NE-DA navesti kada
(povremeno, vikendom ili svakodnevno) _____

6. Postojanje navike uzimanja psihoaktivnih supstanci
lično (povremeno ili svakodnevno)
u porodici

NE –DA Navesti koje i kada _____

7. Duševne bolesti

lično NE-DA

u porodici NE-DA

Ime ime oca, prezime

JMB: _____

Broj LK: _____

Mjesto izdavanja: _____

Mjesto: _____

Datum: _____

Naziv zdravstvene ustanove:

Broj zdravstvenog kartona:

Mjesto i datum:

POTVRDA IZABRANOG DOKTORA PORODIČNE MEDICINE

Potvrđujem da _____ rođen/a _____
(ime i prezime)

s prebivalištem u _____

1. NE BOLUJE OD HRONIČNIH I DUŠEVNIH BOLESTI

2. IMA POTVRĐENE SLJEDEĆE HRONIČNE I DUŠEVNE BOLESTI:

3. UZIMA POVREMENO ILI STALNO SLJEDEĆE LIJEKOVE:

NAPOMENA:

M.P.

(potpis i faksimil doktora porodične medicine)

Zdravstvena ustanova:

Broj:

Datum:

Z D R A V S T V E N I K A R T O N

Zdravstveni pregled policijskog službenika (zaokružiti)

1. Prethodni zdravstveni pregled

Kategorija:

A-Kandidati u proceduri zapošljavanja i upućivanja na osnovnu obuku za kadete

B-Policijski službenik raspoređen u Jedinicu policije za specijalnu podršku

2. Periodični/redovni zdravstveni pregled

Kategorija:

- Policijski službenik raspoređen u Jedinici policije za specijalnu podršku

- Ostali policijski službenici (kategorija C)

3. Vanredni zdravstveni pregled**I OPŠTI PODACI**

Ime, ime oca, prezime:
JMB:
Broj LK, mjesto izdavanja:
Adresa stanovanja/telefon:
Stepen stručne spreme:
Zanimanje:
Radno mjesto:

II ANTROPOMETRIJSKA MJERENJA

Visina: cm	Težina:.....kg	BMI:.....
Obim grudi:	u inspirijumu	u ekspirijumu.....
Puls:	u miru	poslije opterećenja.....

III OPŠTI ZDRAVSTVENI PREGLED

Anamneza
Lična:
Porodična:
Radna:
Socijalna:
Navike:

Sadašnje stanje:
Primjedba (uvid u nalaz izabranog doktora):

OBJEKTIVNI NALAZ		
Glava i vrat		
Vilica i zubi		
Grudni koš		TA:
Trbuh		
Kičmeni stub		
Ekstremiteti		
Anogenitalna regija		
Koža i sluzokoža		
Ocjena zdravstvenog stanja		

IV SADRŽAJ PRETRAGA I PREGLEDA

- Laboratorijski nalazi- SE, KKS, FE, ŠUK, UREA, KREATININ, BILIRUBINI (ukupni i direktni) AST, ALT, gama GT, LIPIDNI STATUS, ACIDUM URICUM, URIN		
TEST NA PSIHOAKTIVNE SUPSTANCE (Kod prethodnog pregleda)		
Spirometrija:	Datum:	Broj protokola:

EHO abdomena i urogenitalnih organa Nalaz:	Datum:	Br. Protokola:
		Potpis i faksimil

Nalaz i mišljenje radiologa Radiogram pluća i srce:	Datum:	Br. Protokola:

Nalaz i mišljenje okuliste	Datum:	Br. Protokola:
		Potpis i faksimil

Nalaz i mišljenje otorinolaringologa	Datum:	Br. protokola:
		Potpis i faksimil

Nalaz i mišljenje interniste EKG:	Datum:	Br. Protokola:
		Potpis i faksimil

Nalaz i mišljenje interniste EKG:	Datum:	Br. Protokola:
		Potpis i faksimil

Nalaz i mišljenje psihijatra	Datum:	Br. Protokola:
		Potpis i faksimil

Nalaz i mišljenje psihologa	Datum:	Br. Protokola:
		Potpis i faksimil

Nalaz i mišljenje ginekologa	Datum:	Br. Protokola:
		Potpis i faksimil

Dopunski-konsultativni pregledi	Datum:	Br. protokola:
Pregled specijaliste		
Nalaz i dijagnoza		
		Potpis i faksimil

Dopunski-konsultativni pregledi	Datum:	Br. protokola:
Pregled specijaliste		
Nalaz i dijagnoza		
		Potpis i faksimil

Nalaz i mišljenje specijaliste medicine rada	Datum:
Dijagnoze koje utiču na sposobnost:	
Prijedlog ocjene sposobnosti:	
Potpis i faksimil	

*Karton sa priložima se čuva u arhivi zdravstvene ustanove.

KRITERIJI OCJENE PSIHOFIZIČKIH SPOSOBNOSTI**Psihofizički zahtjevi:**

1. Normalan psihički status
2. Uredan vid i sluh
3. Uredna funkcija gornjih i donjih ekstremiteta kao i kičme
4. Uredna funkcija KVS
5. Uredna funkcija respiratornih organa

Legenda:

Oznaka (-) predstavlja kontraindikaciju za obavljanje date kategorije posla

Oznaka (+) označava mogućnost obavljanja određenih poslova uprkos medicinskoj indikaciji (osim kod kriterija psiholoških analiza)

Oznaka (*) u zavisnosti od radnog mjesta.

Tjelesni status		A	B	C
1.	Izražena astenična ili adipozna konstitucija >25%	-	-	+
2.	Minimalna težina muškarci 60 kg, žene 50 kg	-	-	+
3.	Minimalna visina muškarci 170 cm, žene 160 cm	-	-	+

LISTA BOLESTI, POVREDA, TJELESNIH MANA I ZDRAVSTVENIH STANJA KOJI ČINE SMETNJU-KONTRAINDIKACIJU ZA OBAVLJANJE POSLOVA POLICIJSKOG SLUŽBENIKA:

I.	Određene infektivne i parazitarne bolesti	A	B	C
1. Tuberkuloza	a)aktiva,svih lokalizacija	-	-	-
	b)izliječena,bez trajnih posljedica	+	+	+
2. Virusni hepatitis	a) aktivni i preboljeli sa trajnim posljedicama	-	-	-
	b) preboljeli (osim A) bez trajnih posljedica	-	-	+
3.	Bolesti uzrokovane infekcijom HIV	-	-	-
4.	Ostale zarazne i parazitarne bolesti koje oštećuju funkciju; kliconoštvo	-	-	-

II.	Neoplazme	A	B	C
1.	Maligne neoplazme	-	-	-
2.	Benigne neoplazme koje svojom veličinom i lokalizacijom oštećuju funkciju	-	-	-
3.	Benigne neoplazme koje svojom veličinom i lokalizacijom ne oštećuju funkciju	-	-	+
4.	Ostale neoplazme koje svojom prognozom, veličinom i lokalizacijom oštećuju funkciju	-	-	-

III. Bolesti krv i krvotvornih organa i određeni poremećaji imunog sistema		A	B	C
1.	Anemije izrazite i dugotrajne	-	-	*
2.	Anemije - kongenitalne	-	-	-
3.	Stanje nakon splenektomije	-	-	-
4.	Ostale bolesti krvi i krvotvornih organa te poremećaji imunog sistema koje oštećuju funkciju	-	-	-

IV. Endokrine i metaboličke bolesti		A	B	C
1.	Hiper i hipo funkcije štitnjače i hipofize	-	-	*
2.	Diabetes mellitus, inzulin neovisan, bez komplikacija	-	-	+
3.	Diabetes mellitus, inzulin ovisan, bez komplikacija	-	-	*
4.	Diabetes mellitus, inzulin ovisan, sa komplikacija	-	-	-
5.	Giht i ekvivalenti	-	-	+
6.	Sve bolesti u vezi sa disfunkcijom nadbubrežne žlijezde i spolnih žlijezda	-	-	*

V. Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja	A	B	C
Bolesti ovisnosti	-	-	-
Duševna zaostalost	-	-	-
Emocionalna nezrelost	-	-	-
Psihoze (manifestne ili u remisiji)	-	-	-
Hronični moždani sindrom	-	-	-
Neuroze sa jače izraženim smetnjama	-	-	-
Paranoidna stanja	-	-	-
Psihopatija i borderline struktura	-	-	-
Reaktivna stanja (učestala)	-	-	-
Seksualne devijacije	-	-	-
Sklonost stanjima panike	-	-	-
Patološka reakcija na stres	-	-	-

VI. Bolesti nervnog sistema		A	B	C
1.	Centralni (spastički), piramidni, ekstrapiramidalni i cerebralni, perferni (mlohavi) kao i diseminarni sindrom-bez obzira na etiologiju	-	-	-
2.	Celebralne i spinalne vaskularne bolesti-incidenti, akutni ili preboljeni sa ili bez ispada-bez obzira na etiologiju	-	-	*
3.	EEG promijenjen nalaz (paroksizmalno dizritmički ili fokalno promijenjen)	-	-	-
4.	Epilepsija (verificirana) katalepsijska i narkolepsija	-	-	-
5.	Migrena (jače izražena, učestala)	-	-	*
6.	Heredodegenerativne bolesti živčanog i mišićnog sistema	-	-	-
7.	Postkomocioni i postkontuzijski sindrom (posttraumatska encefalopatija) i mijelopatija	-	-	-
8.	Upalni intrakranijski procesi sa posljedicama (meningoencefalitis, encefalitis, apsces empijem)	-	-	-
9.	Ostale bolesti nervnog sistema koje oštećuju funkciju	-	-	-

VII. Bolesti oka i adneksa		A	B	C
1.	Afakia, pseudoafakia	-	-	-
2.	Ambliopia (jednog oka)	-	-	-
3.	Ambliopia (oba oka)	-	-	-
4.	Poremećaj u raspoznavanju boja (protoanomalija manja od 0,5 i deuteranomalija viša od 5 anomaloskopskih jedinica)	-	-	-
5.	Bolesti mrežnice (bez obzira na etiologiju) koje oštećuju	-	-	-

	funkciju			
6.	Bolesti vidnog živca (bez obzira na etiologiju)	-	-	-
7.	Duboke upale rožnice, zamućenja rožnice	-	-	-
8.	Glaukom	-	-	*
9.	Hronične alergijske bolesti i gnojne upale spojnice	-	-	*
10.	Upale šarenice i žilnice sa trajnim oštećenjem vida	-	-	-
11.	Katarakta	-	-	-
12.	Poremećaj bulbomotora sa očuvanim porstornim vidom i vidnim poljem	-	-	-
13.	Poremećaj bulbomotora bez prostornog vida	-	-	-
14.	Refrakcijske anomalije (visus jednog oka bez korekcije 1,0; drugog oka bez korekcije 0,7; sa korekcijom minimalno 0,9)	+	+	+
15.	Refrakcijske anomalije (visus jednog oka sa korekcijom 1,0; drugog oka sa korekcijom minimalno 0,7)	-	-	-
16.	Stanja nakon ozljeda, operativnih zahvata ili drugih anomalija koje uzrokuju funkcionalna i/ili estetska oštećenja	-	-	-

VIII. Bolesti uha i mastoidnog nastavka		A	B	C
1.	Afekcije labirinta	-	-	-
2.	Hronične upalne bolesti uha i mastoida, sa ili bez perforacije bubnjića	-	-	*
3.	Skotomi u sluhu jednog ili oba uha (veći od 30 dB kroz čitavu frekvenciju) i ostale perceptivne ili konduktivne naglušnosti	-	-	+
4.	Skotomi u sluhu na jednom ili na oba uha (više od 50 dB kroz čitavu frekvenciju) i ostale percepcijske ili konduktivne naglušnosti	-	-	+
5.	Stanja nakon povreda,	-	-	+

	operativnih zahvata ili drugih anomalija koje uzrokuju funkcionalna i/ ili estetska oštećenja			
--	---	--	--	--

IX. Bolesti cirkulatornog sistema		A	B	C
1.	Reumatska groznica sa ili bez oštećenja srca	-	-	-
2.	Reumatske bolesti srca-hronične	-	-	-
3.	Blaga oscilarotna hipertenzija (bez medikamentozne terapije)	-	-	+
4.	Manifestna arterijska hipertenzija (HTA)	-	-	-
5.	Izražena hipotonija sa prisutnim smetnjama	-	-	-
6.	Koronarna bolesti-ishemična stanja aktuelna ili preboljela	-	-	-
7.	Poremećaji ritma srca i smetnje provođenja	-	-	*
8.	Ostale hronične bolesti srčanih struktura kao i miokarda	-	-	-
9.	Cerebrovaskularne bolesti	-	-	-
10.	Periferna arterijska insuficijencija ekstremiteta	-	-	*
11.	Varikozitet donjih ekstremiteta bez izraženih varikoznih čvorića	-	-	-
12.	Izraziti varikoziteti donjih ekstremiteta sa znacima insuficijencije, postflebički sindrom	-	-	*
13.	Tromboflebitis, flebotromboza-recidivirajući	-	-	-
14.	Hemeroidalna bolest težeg stepena	-	-	*
15.	Sve prirodene i stečene mane cirkularnog sistema	-	-	-
16.	Sve vaskularne anomalije koje svojom veličinom i lokalizacijom ograničavaju punu fizičku aktivnost	-	-	*

X. Bolesti respiratornog sistema		A	B	C
1.	Hronične alergijske i gnojne upale nosa	-	-	+
2.	Ozena	-	-	+
3.	Polipoza nosnih šupljina, veće devijacija septuma i hipertrofija konha bez funkcionalnih poremećaja	-	-	+
4.	Hronični gnojni sinusitisi	-	-	+
5.	Hronični laringitis (bez obzira na etiologiju) i polipoze	-	-	-
6.	Hronične upale ždrijela-teži oblik	-	-	+
7.	Laringo – faringealna suženja (bez obzira na etiologiju)	-	-	-
8.	Astma	-	-	*
9.	Respiratorna insuficijencija bez obzira na etiologiju	-	-	-
10.	Post-proceduralni respiratorni poremećaj	-	-	*
11.	Stanja nakon trauma, operativnih zahvata ili druge anomalije koje oštećuju funkciju	-	-	+

XI. (Bolesti digestivnog trakta)		A	B	C
1.	Gingivitis-hronični težeg stepena	-	-	+
2.	Dentofacijalne anomalije sa estetskim i/ili funkcionalnim oštećenjem	-	-	+
3.	Defektno-manjkavo zubalo sa gubitkom od 5 zuba u nizu ili ukupno 10 zuba	-	-	+
4.	Nedostatak (nenadomješten) prednjih zuba gornje ili donje vilice sa očitim estetskim defektom	-	-	+
5.	Koriozno zubalo sa predvidivim gubitkom kao gore	-	-	+
6.	Paradentoza-težeg stepena	-	-	+
7.	Bolesti jednjaka-refluks ezofagitis sa smetnjama	-	-	*
8.	Varikoziteti jednjaka	-	-	*
9.	Hepatitis druge etiologije , hronični aktivni	-	-	-
10.	Ciroza jetre sa portalnom hipertenzijom	-	-	-
11.	Ciste jetre, veće	-	-	-

12.	Ciste gušterače	-	-	-
13.	Pancreatitis akutni ili hronični	-	-	-
14.	Bilijarna kalkuloza	-	-	+
15.	Upale i opstrukcije žučnih puteva	-	-	*
16.	Hernije (sve vrste vanjskih hernija)	-	-	*
17.	Hiatus hernija (klizna, manja)	-	-	*
18.	Malapsorpcioni sindrom	-	-	*
19.	Peptički ulcus želuca ili dvanaesterca –aktivni	-	-	-
20.	Stanje nakon biliodigestivnih anastomoza	-	-	*
21.	Stanje nakon resekcije želuca	-	-	*
22.	Sva stanja nakon hirurških zahvata koja oštećuju funkciju	-	-	*
23.	Upalne bolesti tankog i debelog crijeva; ulcerozni kolitis, M. Crohn	-	-	*
24.	Analna fisura hronična i prolapsi anorektuma	-	-	*
25.	Analne i perianalne fistule	-	-	+
26.	Ostale bolesti, stanja i anomalije digestivnog sistema koje oštećuju funkciju	-	-	-

XII. Bolesti kože i potkožnog tkiva		A	B	C
1.	Hronične upalne i alergijske bolesti kože	-	-	*
2.	Diseboreja, izražena, osobito lica (kozmetički) ili leđa koja se teško liječi	-	-	*
3.	Piodermije (sve) i gljivične bolesti-teži oblik	-	-	-
4.	Psorijaza (generalizirana, s komplikacijama); ekcemi, lupus eritematodes	-	-	-
5.	Sklerodermija	-	-	-
6.	Tetovaže: na vidljivim mjestima koje ne pokriva policijska uniforma, tetovaže neprimjerenog sadržaja	-	-	-
7.	Veće pigmentne izrasline i ožiljci na vidljivim mjestima koji bitno narušavaju opšti izgled osobe	-	-	*

XIII. Bolesti koštano-mišićnog sistema i vezivnog tkiva		A	B	C
1.	Skolioza lakšeg stepena (do 25°)	-	-	+
2.	Lordoze lakšeg stepena	-	-	+
3.	Kifoze lakšeg stepena (do 40°)	-	-	*
4.	Hallux valgus-izražen	-	-	+
5.	Nedostatak jednog ili dva prsta na nozi uz smetnju funkcije stopala	-	-	*
6.	Nedostatak kažipsta jedne ruke	-	-	-
7.	Nedostatak palca jedne ruke ili noge	-	-	-
8.	Pedes plani, pedes transversoplani (IV stepen), rigidno stopalo	-	-	-
9.	Povreda ili operativno odstranjen meniskus koljena	-	-	-
10.	Ruptira ligamenata koljena i ostalih zgobova donjih ekstremiteta, te ramena	-	-	-
11.	Prelazni LS pršljen sa mikrodiskom i artikulacijom sa poprečnim nastavkom	-	-	-
12.	Degenerativna bolesti i.v. diska sa RTG utvrđenim promjenama (bez izraženih funkcionalnih smetnji)	-	-	+
13.	Spondilolisteza i dr. Instabiliteti kičme	-	-	-
14.	Urođene ili stečene deformacije prsnog koša: pectus carinatum, pectus excavatum i druge lakšeg stepena	-	-	+
15.	Hronične upalne bolesti koštano-mišićnog sistema	-	-	-
16.	Ostale bolesti, stanja i anomalije koštano-mišićnog sistema i vezivnog tkiva koje oštećuje funkciju	-	-	-

XIV.	Bolesti genitourinarnog sistema	A	B	C
A.	Bolesti urinarnog sistema			
1.	Kalkuloza urinarnog sistema	-	-	+
2.	Kriptohizmus (jednostrano)	-	-	*
3.	Prirodene i stečene anomalije urogenitalnog sistema, bez poremećaja funkcije	-	-	+
4.	Hronične upalne bolesti genito-urinarnog sistema	-	-	*
5.	Sva oštećenja funkcije bubrega, bez obzira na etipologiju	-	-	-
B	Bolesti genitalnog sistema			
1.	Hronične upalne bolesti genitalnih organa (oba spola)	-	-	*
2.	Hronične upalne bolesti dojki,	-	-	*

	mastopatije sa smetnjama			
3.	Ostale bolesti, stanja i anomalije genitourinarnog sistema koje oštećuju funkciju	-	-	-

XV.	Ostale bolesti i stanja/Simptomi i znaci	A	B	C
1.	Sve prirodene malformacije, deformiteti te kromosomske, genske i poligemske aberacije koje uzrokuju estetska i /ili funkcionalna oštećenja	-	-	-
2.	Nevoljni pokreti: tikovi;jači tremor	-	-	-
3.	Poremećaj govora i glasa	-	-	-

XVI. Psiholog-kriterij za psihološku obradu		A	B	C
1.	Opšta intelektualna razvijenost (kriterij: minimalno prosječan rezultat)	+	+	+
2.	Test koji mjeri okulomotornu koordinaciju (kriterij: minimalno prosječan rezultat)		+	
3.	Struktura ličnosti (poremećaji koji su izvan kriterija normalne populacije, predstavljaju kontraindikaciju i služe kao indikator za psihijatrijsko ispitivanje i obradu)	-	-	-

* Na periodičnom/redovnom zdravstvenom pregledu raditi samo procjenu ličnosti.

* Na vanrednom zdravstvenom pregledu testiranje prilagoditi u ovisnosti od rezultata upućivanja na pregled.

ZDRAVSTVENA USTANOVA

Broj:

Datum:

U V J E R E N J E
o zdravstvenoj sposobnosti*

U skladu sa članom 8. Pravilnika o kriterijima i načinu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti policijskih službenika i kandidata koji se upućuju na ljekarski pregled, izvršen je prethodni zdravstveni pregled kandidata-zaposlenog**:

PREZIME, IME OCA, IME	
JMB	
BROJ L.K. I MJESTO IZDAVANJA	

RADI OCJENE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI

1. OBRAZOVANJE ZA RAD (vrsta škole-kurs)	
2. ZA RAD U (naziv organizacione jedinice) NA RADNOM MJESTU (naziv radnog mjesta)	

NA OSNOVU KONAČNE OCJENE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI IMENOVANI JE:

1. SPOSOBAN ZA:
2. NESPOSOBAN ZA:

Prvostepena ljekarska komisija:

1. _____
2. _____
3. _____

M.P.

* Na ovo uvjerenje može se uložiti prigovor direktoru ovlaštene Zdravstvene ustanove, u roku od 15 dana od dana izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti

** nepotrebno precrtati

ZDRAVSTVENA USTANOVA

Redni broj:

Datum pregleda:

**Izveštaj o izvršenom periodičnom-redovnom/vanrednom zdravstvenom pregledu
policijskog službenika**

Ime (ime oca) prezime: _____

Naziv organizacione jedinice : _____

JMB _____

Broj LK i mjesto izdavanja _____

Mjesto prebivališta _____

Radno mjesto:

PREGLED: (zaokružiti)

1. Periodični/redovni:

2. Vanredni:

DIJAGNOZA: (šifra MKB)

čl. _____ Pravilnika o kriterijima i načinu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti policijskih službenika
i kandidata koji se upućuju na ljekarski pregled

MIŠLJENJE(zaokružiti)

1. SPOSOBAN OBAVLJATI POSLOVE POLICIJSKOG SLUŽBENIKA

2. SPOSOBAN OBAVLJATI POSLOVE POLICIJSKOG SLUŽBENIKA
UZ OGRANIČENJA: _____

3. PRIVREMENO NESPOSOBAN OBAVLJATI POSLOVE POLICIJSKOG SLUŽBENIKA
(Potreban ponovni pregled po završetku ispitivanja i liječenja)

4. NESPOSOBAN OBAVLJATI POSLOVE POLICIJSKOG SLUŽBENIKA
(provođenje postupka ocjene radne sposobnosti u Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja)

NAPOMENA:

M.P.

(potpis i faksimil doktora porodične medicine)

UVJERENJE
o zdravstvenoj sposobnosti

U skladu sa čl.10. stav (6) Pravilnika o kriterijima i načinu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti policijskih službenika i kandidata koji se upućuju na ljekarski pregled koji se upućuju na **zdravstveni** pregled, drugostepena ljekarska komisija utvrđuje:

OCJENU ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI

PREZIME, IME OCA, IME	
JMB	
BROJ L.K. I MJESTO IZDAVANJA	

RADI

1. OBRAZOVANJE ZA RAD (vrsta škole-kurs)	
2. ZA RAD U (naziv organizacione jedinice) NA RADNOM MJESTU (naziv radnog mjesta)	

NA OSNOVU KONAČNE OCJENE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI IMENOVANI JE:

SPOSOBAN ZA:	
NESPOSOBAN ZA:	

Drugostepena ljekarska komisija:

1. _____
2. _____
3. _____

Dostavljeno:

1. Podnosiocu zahtjeva
2. a/a

M.P.